c
އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަ ލް
Maldives | AdduCity | 19020 | Kanbihaa Magu
+9606885555 | info@aeh.gov.mv
މަޢުލޫމާތު ޝީޓް
އައް ޑޫ އެކުއެޓޯރިއަ ލް ހޮސްޕިޓަ ލަ ށް ބޭނުން ވާ ލެޑް ލައިޓް އަދި ޕެނެ ލް ސަޕްލަ އި ކޮށް ދިނުމު ގެ މައުލޫމާ ތު ޝީ ޓް
އިޢުލާން ނަންބަ ރު IUL(AEH/AEH/2022/87)
އިޢުލާން ތާރީ ޚް 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
ބީލަން ހުށަހެޅު ން 18 ސެޕްޓެމްބަރު 13:30 2022
މަސައްކަ ތް
ސަޕްލައި ކުރަންޖެހޭ ތަކެ ތި
Details Quantity #
1 LED Panel light
300
600x600x9–4000lumes/48w
2 Aluminium composite panel
4
4mm(m‐cladding)white
3 CeilingRecessed light
15w/6500k/116mmwithdriver. Phillipsorequivalentbrand 50
އިތުރު ތަފްސީލް :
1. ހުށަހަޅާ ތަކެއްޗަކީ Phillips“ “ނު ވަތަ އެފެން ވަރު ގެ ބްރޭންޑެއް ގެ ތަކެއްޗަށް ވާންވާނެއެ ވެ.
2. އަގު ހުށަހަޅަ ންވާ ނީ މިދެންނެ ވުނު ކޮންމެ އައިޓަމަކަށްވާ އަ ގު ވަކިން އެގޭގޮތަށެ ވެ.
3. ހުށަހަޅާ ތަކެއްޗަކީ އެކަށީ ގެންވާ ކޮލީޓީ ގެ އަދި އަ ގުތަކެއް ގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ތަކެތި ކަމު ގައި ބަލާނީ
މާރކެޓް ގައި ލިބެން ހުރި ތަކެއްޗައް ބަލައި ހޮސްޕިޓަލު ގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމް އިން ނެ ވެ. އަދި ޓީމްއިން ހުށަހަޅާ
ތަކެތި ބެލުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެ ހާލަތެއް ގައި ހުށަހަޅާ ތަކެތީ ގެ ސާމްޕަލްތައް ޓީމްއިން ބެލޭނެ އިންތިޒާމް
ހަމަޖެ އްސުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތު ގެ ޒިންމާއެކެ ވެ.
4. މިމިނިމަމް ރިކުއަރމަންޓަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަށް ބާތިލް ކުރެވޭ ނެއެ ވެ.
1 . ބީލަމުގެ އުޞޫލުތަ އް
1.1 . އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ
ވަގުތަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވަންވާނެއެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ އެއްޑޮކިއުމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި
Page1of4

ބައިންޑްކޮށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ. ހުށަހަޅާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގައި ފިހުރިސްތު އަދި ސަފްހާ ނަމްބަރ
ޖެހިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް އަންދާސީ
ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ .
1.2 . އަގު ހުށަހަޅުއްވާ އިރު ޖީ.އެސް .ޓީއަށްވާ ފައިސާ ހިމަނަން ވާނެއެވެ. ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގުގެ އިތުރަށް
ޖީ.އެސް.ޓީ އެއް ނުދެވޭނެ އެވެ. ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތް ތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ
ކޮޕީ އެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. 1,000,000.00 (އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ) އަށްވުރެ މަތިން ބިޑްކުރައްވާފައިވާ
(ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާ) ފަރާތެއް މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ޕްރޮޖެކްޓުގެ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ހޮވުނު ފަރާތް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްފަހު ލިއުމުން އެންގުމުންނެވެ.
ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ދެވޭނީ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 7 (ހަތް) ދުވަހެވެ.
1.3 . ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަސް އޮންނަން ވާނެއެވެ .
1.4 . މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 250000ރ (ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ބޮޑު ވާނަ މަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް
ކޮންޓްރެކްޓުގެ 15% (ފަނަރަ ޕަސެންޓް) އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ބޭންކް ގެރެންޓީ
ހުށަހެޅުމުންނެވެ. މި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްވާންވާނީ ސަރުކާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝިއަލް
އިންސްޓިޓިއުޓްސް (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ) އަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއަކަށްށެވެ. އެޑްވާންސް
ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންވާނީ ބިޑްކާމިޔާބުކުރާފަރާތުންނެވެ. އަދި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ހުށައަޅުއް ވަންވާނީ
ދީފައިވާ ފޯރމެޓާ އެއްގޮތަށެވެ .
1.5 . މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 500000ރ (ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ބޮޑު ވާނަ މަ ޕާރފޯރމެންސް ގެރެންޓީއެއްގެ ގޮތުގައި
ކޮންޓްރެކްޓް އެމައުންޓްގެ 5% ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ޕާރފޯމެންސް ގެރެންޓީ ވާންވާނީ ސަރުކާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން
ނުވަތަ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޓްސް (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ) އަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ގެރެންޓީއަކަށްށެވެ. ޕާރފޯރމެންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންވާނީ ބިޑްކާމިޔާބުކުރާފަރާތުންނެވެ. އަދި ޕާރފޯރމެންސް ގެރެންޓީ
ހުށައަޅުއްވަންވާނީ ދީފައިވާ ފޯރމެޓާ އެއްގޮތަށެވެ .
1.6 . (ހ)ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.
ކޮންޓްރެކްޓަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެމުގައި ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓްތަކަށް
ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޑޮކިއުމަންޓެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި
ނުވާނަމަ އެފަރާތަކަށް އެއައިޓަމަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ .
Page2of4

(ށ) ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނު ވާ ބީލަންތަކާ އި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫން ބީލަންތަކާ އި މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގަ އި ދީފައިވާ
އިރުޝާދުތަކާއި ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާ ބީލަމާއި އަދި މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަނޫން ބީލަންތައް ބާތިލުވާނެއެ ވެ.
(ނ) ނަންބަރު 2 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ، ހުށަހެޅުން މަޖުބޫރު ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ
ބީލަމުގައި ފުރިހަމަ ނުވާނަ މަ ބީލަން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ .
2 . އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެ ތި
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ތިރީ ގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ގޮތަށް ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެ ވެ.
ހުށަހެޅުން
ތަފްސީ ލް
މަޖުބޫރު ((
2.1. ބިޑް ފޯ މް 
އަމިއް ލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ އާއި ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާރޑް ކޮ ޕީ އަދި
2.2. 
ކުންފުންޏެއް ނަމަ ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރޭޝަ ން .
2.3. ބީލަ ން ހުށަހަ ޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައި ލް 
2.4. ޖީ .އެ ސް . ޓީ ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެ ޓް ކޮ ޕީ 
އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި
2.5. -
ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔު ން
ބިޑް ސިކިއުރިޓީ (މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 500000ރ (ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ބޮޑު ވާނަމަ ބިޑް
ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ އަގުގެ 1% (އެކެއް އިންސައްތަ) ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑް ސެ ކިޔުރިޓީގެ
މުއްދަތަކީ 90 ދުވަހެއެވެ. މި ބިޑް ސެކިޔުރިޓީވާންވާނީ ސަރުކާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ
2.6. ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޓްސް (ދިވެހިރާއްޖޭގަ އި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ) އަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ -
ސެކިޔުރިޓީއަކަށެވެ. ދީފައިވާ ފޯރމެޓާއިއެއްގޮތަށް ބިޑްސެކިޔުރިޓީ ބިޑަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާފަރާތަކުން
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިނޫން ފޯމެޓަކަށް ހުށައަޅާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ބަލަ އިނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި ބިޑާ އެކު ބިޑް
ސެކިއުރިޓީ ހުށައަޅުއްވާފައި ނުވާނަމަ އެބިޑެއް ބާޠިލް ވާނެއެވެ.)
މިމަސައްކަތަށް އިޢުލާން ކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެ ން ފާއިތުވި 3 މަސްދުވަހުގެ ބޭން ކް ސްޓޭޓްމެން ޓް
2.7. -
(ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ބޭންކުގެ ސްޓޭމް ޕް ޖަހާފައި ވާ އަސްލަކަ ށް ވާ ންވާނެއެ ވެ)
ތަޖުރިބާ ބަޔާންކުރާ ލިޔުން (މީ ގެ ކުރިން މިބާވަތުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ
2.8. -
ކު ންފުންޏަކަށް ކޮށްދީފައިވާނަމަ، އެފަރާތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުން)
2.9. ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޓެކްސްއެއް ނެތްކަމަށް މީރާއިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯ ރޓް -
2.10 . ޑޮކިއުމަންޓް ޗެކްލިސްޓް -
3 . ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބު :
މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ދާއިރާތަ އް
އަގު: އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަ ޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް ދިނުމައްފަހު ، ދެން ޕޮއިންޓް ދެވޭ ނީ ރޭޝިއޯ އިންނެވެ .
75 ހުށަހަޅާ އަގަކީ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ އަގަކަށް ވާންޖެހޭނެ .
marks = 75 * x/y
Page3of4

x = އެންމެ ދަށްއަގު
y = ހުށަހަޅާ އަ ގު
މުއްދަތު : ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް އެން މެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާފައި ވާ ފަރާތަކަށް މިބަޔަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާ ފުލް
މާރކްސް ދިނުމަށް ފަ ހު ދެ ން ހު ރި ފަރާތަށް ޕޮއިން ޓް ދެވޭ ނީ ރޭޝިއޯއިންނެވެ . މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ
މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށް ވާންޖެހޭނެ .
20
marks = 20 * x/y
x = އެންމެ ކުރު މުއްދަތު
y = ހުށަހަޅާ އަ ގު
ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި މަސައްކަތުގެ އަގު ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުކަމަށް ލިބޭނެ
ކަމުގައި ފާހަނގަކޮށްފައިވާ އަ ގު ޕޮއިން ޓް
50,000ރ އާއި 74,999 ރ އާއި ދެމެދު 1 ޕޮއިން ޓް
75,000ރ އާ އި 99,999ރ އާއި ދެމެދު 2 ޕޮއިން ޓް
100,000 އިން މަތީ 5 ޕޮއިން ޓް
ތަޖުރިބާ : 05
50,000 .i އަށް ވުރެ ދަށުގެ މަސައްކަތަކަށް ތަޖްރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެއެވެ .
ii . ތަޖުރިބާ އަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތް ކޮށްދީ ލިބިފައިވާ
ލިޔުންތަކަށެވެ .
iii. މިބަޔަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ލިބޭނީ 05 ޕޮއިންޓްއެވެ .
Page4of4